

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEBJEĐENJU

Prolašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Trećoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 28. marta 2017. godine.

Broj: 01-343/2
Podgorica, 31.03.2017.

PREDSJEDNIK CRNE GORE

Filip Vujanović

The image shows the official seal of the President of Montenegro, which is circular and contains the text 'PREDSJEDNIK CRNE GORE' at the top and 'ПОДГОРНИЦА' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Trećoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 28. marta 2017. godine donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU

Član 1

U Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju („Službeni list CG“, br. 36/11, 28/14 i 20/15), u članu 25 stav 2 tačka 7 riječ „računa“ zamjenjuje se riječima: „transakcionog računa (u daljem tekstu: račun)“.

Poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

„10) izvod otvorenih stavki potpisan i ovjeren od strane izvršnog povjerioca i izvršnog dužnika.“

Član 2

U članu 28 st. 1 i 2 poslije riječi: „izvršnoj ispravi“ dodaju se zarez i riječi: „odnosno vjerodostojnoj ispravi“.

Član 3

U članu 32 stav 1 poslije riječi „prihodima“ dodaju se zarez i riječi: „kao i druge podatke“.

Član 4

U članu 35 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:
„O povraćaju u pređašnje stanje odlučuje sud.“

Član 5

U članu 45 stav 2 mijenja se i glasi:
„Javno objavljivanje vrši se isticanjem pismena na oglasnoj tabli nadležnog suda i objavljivanjem u dnevnom štampanom mediju koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore.“

Stav 3 briše se.

Stav 6 mijenja se i glasi:

„Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od osam dana od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvršeno objavljivanje u dnevnom štampanom mediju.“

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 6

U članu 48 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:
„O prigovoru na rješenje koje je u postupku sprovođenja izvršenja donio javni izvršitelj, u drugom stepenu odlučuje vijeće suda za čije je područje javni izvršitelj imenovan.“

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 7

U članu 61 na kraju stava 2 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „osim kad je izvršenje određeno na osnovu mjenice.“

Član 8

U članu 65 stav 7 mijenja se i glasi:

„Protiv rješenja suda povodom zahtjeva za otklanjanje nepravilnosti u postupku izvršenja može se izjaviti prigovor vijeću istog suda.“

Član 9

U članu 79 stav 2 mijenja se i glasi:

„Rješenjem o protivizvršenju sud će naložiti izvršnom povjeriocu da, u roku od pet dana, vrati izvršnom dužniku ono što je izvršenjem primio i istim rješenjem odrediti izvršenje radi naplate tog potraživanja u slučaju da izvršni povjerilac u ostavljenom roku dobrovoljno ne vrati izvršnom dužniku ono što je izvršenjem primio.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Rješenje iz stava 2 ovog člana sprovodi javni izvršitelj.“
Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

Član 10

U članu 135 st. 2 do 6 i članu 136 st. 4 i 5 riječi: „banka, odnosno finansijska organizacija“ u različitom padežu, zamjenjuju se riječju „banka“ u odgovarajućem padežu.

Član 11

Poslije člana 136 dodaje se novi član koji glasi:

„Izjašnjenje povjerioca u slučaju neizvršenja rješenja o izvršenju

Član 136a

Ako u roku od 45 dana od dana dostavljanja rješenja o zabrani na sredstvima na računu izvršnog dužnika banci nije započeta isplata na sredstvima na računu izvršnog dužnika, javni izvršitelj će, u roku od pet dana, pozvati izvršnog povjerioca da se izjasni o daljem toku postupka i odrediti mu rok za izjašnjenje koji ne može biti duži od 15 dana.

Ako izvršni povjerilac u ostavljenom roku ne da izjašnjenje iz stava 1 ovog člana, javni izvršitelj će rješenjem obustaviti postupak izvršenja.“

Član 12

U poglavlju XII. **IZVRŠENJE NA NOVČANOM POTRAŽIVANJU IZVRŠNOG DUŽNIKA** naziv potpoglavlja 8 mijenja se i glasi: „**8. Izvršenje na akcijama i obveznicama stare devizne štednje**“.

Član 13

Član 137 mijenja se i glasi:

„Izvršenje na akcijama i obveznicama stare devizne štednje sprovodi se upisom i sticanjem založnog prava, pljenidbom, procjenom, prodajom i namirenjem izvršnog povjerioca.“

Član 14

Poslije člana 139 dodaje se novi član koji glasi:

„Izvršenje na obveznicama stare devizne štednje

Član 139a

Na izvršenje na obveznicama stare devizne štednje primjenjuju se odredbe čl. 138 i 139 ovog zakona.“

Član 15

U članu 143 dodaje se novi stav 1 koji glasi:

„Izvršenje na udjelima u privrednom društvu sprovodi se upisom i sticanjem založnog prava, pljenidbom, procjenom, prodajom i namirenjem izvršnog povjerioca.“
Dosadašnji st. 1, 2, 3, 4 i 5 postaju st. 2, 3, 4, 5 i 6.

Član 16

U članu 168 riječ „zaključkom“ zamjenjuje se riječju „rješenjem“.

Član 17

U članu 205 stav 1, članu 209 stav 1 i članu 210 st. 1, 2 i 5 riječi: „za obavljanje platnog prometa u zemlji“ zamjenjuju se riječima: „za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija“, a riječi: „za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom“ zamjenjuju se riječima: „za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija“.

Član 18

Poslije člana 216 dodaje se novi član koji glasi:

„Izjašnjenje povjerioca u slučaju neizvršenja rješenja o izvršenju

Član 216a

Ako u roku od 45 dana od dana dostavljanja rješenja o izvršenju organizaciji za prinudnu naplatu nije započeta isplata na sredstvima na računu izvršnog dužnika, javni izvršitelj će, u roku od pet dana, pozvati izvršnog povjerioca da se izjasni o daljem toku postupka i odrediti mu rok za izjašnjenje koji ne može biti duži od 15 dana.

Ako izvršni povjerilac u ostavljenom roku ne da izjašnjenje iz stava 1 ovog člana, javni izvršitelj će rješenjem obustaviti postupak izvršenja.“

Član 19

U nazivu člana 217 i stavu 1 riječi: „za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom“ zamjenjuju se riječima: „za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija“.

Član 20

Poslije člana 294b dodaje se novi član koji glasi:

„Član 294c

Javni izvršitelji dužni su da, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, pozovu izvršne povjerioce da se izjasne u smislu čl. 136a i 216a ovog zakona, ako nije započeta isplata na sredstvima na računu izvršnog dužnika po rješenjima o izvršenju dostavljenim banci prije stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 21

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 23–1/16–10/4
EPA 32 XXVI
Podgorica, 28. mart 2017. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA

